



kalandenw ka liburunin

k'a ta 1 fo 11

sirasènè



**masin sigira yòrò dakènyènen na
masin
ma
m**

m m m m

masin sigira yòrò dakènyènen na

1 d



masin sigira yòrò dakènyènen na

masin

ma

a

m a ma ma m

masin sigira yòrò dakènyènen na

2

3

1 i



masin sigira yòrò dakènyènen na

masin

sin

s

s → a → sa

s a sa sama masa s s sa

masin sigira yòrò dakènyènen na

4 4 4

2 b



4

naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo
naman

nd

n

n → a → nd

n a na nana mana

naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo

1 2 3 4

5




2 d

naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo
siraforo

fo

o



o s so no mo

naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo

5 5 7



naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo
siraforo

fo

f

f → a → fa

f → o → fo

f f fama nafa fana

naman, siraforo tè sòn, i n'a fò jabaforo

1 2 3 4 5 6 7



naman ye balan don ji nyè
balan

ba

b

b → a → ba

b → o → bo

b ba ban bama baba

naman ye balan don ji nyè

8 9 10



**naman ye balan don ji nyè
balan**

lan

l

l → a → la

l → o → lo


1 1 la solo balo
naman ye balan don ji nyè
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



naman ye balan don ji nyè


nyè

è



è sèmè èe fèenè
naman ye balan don ji nyè

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
34 46 57 62 79 88 93 99



4 b



cèkura ka baara sabatilen don
cèkura

cè

c

c è cè ca

cèkura ka baara sabatilen don

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 + 3 \\
 \hline
 = 8
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 + 2 \\
 \hline
 = 6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 5 \\
 + 4 \\
 \hline
 = 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 3 \\
 + 1 \\
 \hline
 = 4
 \end{array}$$

10

11



cèkura ka baara sabatilen don
cèkura

ku

k

k	k	kan	kala	koso
i	ka	kaa	sènè	

cèkura ka baara sabatilen don

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 \times 3 \\
 \hline
 = 12
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 5 \\
 \times 3 \\
 \hline
 = 15
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 7 \\
 \times 3 \\
 \hline
 = 21
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2 \\
 \times 5 \\
 \hline
 = 10
 \end{array}$$

4 d



cèkura ka baara sabatilen don
baara

baa

aa

aa

oo

aa baa baana foolo coolo
baana bè baara kè
cèkura ka baara sabatilen don

10	5	8	7
<u>-4</u>	<u>-2</u>	<u>-3</u>	<u>-4</u>



dènba bè ka sira latòmò
latòmò

t → a → ta
t → o → to

tò
t

t t tasa tana taabataaba
dènba bè ka sira latòmò

40	30	20	15
----	----	----	----



dènba bè ka sira latòmò
latòmò

tò

I → òo → Iòo

m → òo → mòo

ò òo kòò còocòo
dènba bè ka sira latòmò

60

50

40



dènba bè ka sira latòmò
dènba

dèn

d

d → a → da

d → o → do

d da daba dèè
dènba bè ka sira latòmò

60

x 5

50


x 5

40

x 5



nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè
tilema



i minimini fisi


i ka fini bisi

nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè

kilo 1



nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè
tilema



le
e


s → ee → see

e seleke ee seere

ne ye seere ye

nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè

1000



nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè
sumaya

ya

y

y → a → ya


y → o → yo

y a yaya yama

yaya ni yoro

nin sumaya in bè sira ja ko nyè tilema fè

100	200	300	400	500	600	700
800	900	1000				



nin ye sira dulon cogo nyuman ye
nin
in


b → in → bin

s → in → sin

in	sin	bin	en	sen	den
den	bè sin min				

zin ye sira dulon cogo nyuman ye

100	1000
-----	------



nin ye sira dulon cogo nyuman ye
nyuman

nyu

u

s → u → su
k → u → ku

u muru sulu kutu
yamusa ye muru turu sulu la
nin ye sira dulon cogo nyuman ye

20 : 10 4 : 2 6 : 3 8 : 4 10 : 5 9 : 3



nin ye sira dulon cogo nyuman ye
dulon

ion


t → on → ton
b → on → bon

s → òn → sòn
b → òn → bòn

on ton bon òn tòn sòn bòn
sirabon ka bon

nin ye sira dulon cogo nyuman ye

25 30 30



zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna

zumana


zu

z

$z \rightarrow a \rightarrow za$

$z \rightarrow u \rightarrow zu$

z e ze zuwèn zuluye zu
i ka zu lamara fo zuwèn kalo
zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna



zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna

sirabuluw


ra

r

$r \rightarrow a \rightarrow ra$

$r \rightarrow u \rightarrow ru$

r a rama raba lè è
sira mara sitaso kono
zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna



**zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna
lajaba**

ja

j

j → a → ja

j → e → je

i a ja jalo jeli jakuma jaba
jaba jalen
zumana ka nin sirabuluw lajaba ko nyèna



**shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn
sani sira lajigin ka se**

shaka

sha

sh

sh → è → shè

sh → ò → shò

sh a shaka shi shè
shè ye shò kunun
shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn sani sira lajigin ka se



**shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn
sani sira lajigin ka se**

hakili

ha

h

h → a → ha
h → o → ho
h → e → he

h e he hakè hamí hinè hòròn
hòròn bè hinè
shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn sani sira lajigin ka se



**shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn
sani sira lajigin ka se**

pewu

pe

p

p → a → pa
p → o → po

p a pa paani pikini panyè poron
pòsòni bè paani kònò
shaka hakili bòra pewu ka yòrò labèn sani sira lajigin ka se



**latomoli ye gawusu ka nin sirakansiri
dakènyè**

gawusu

ga

g → a → ga

g

g → o → go

g a ga gabugu gaso
garibu donna gaso kònò
latomoli ye gawusu ka nin sirakansiri dakènyè

100 - 40 =



**latomoli ye gawusu ka nin sirakansiri
dakènyè**

sirakansiri

k → un → kun

s → un → sun

k → an → kan

s → an → san

kan

an

an san un kun sunsun ban
sunsun bè bò san o san

latomoli ye gawusu ka nin sirakansiri dakènyè

30 + 30 = 30 + 70 =



latòmòli ye gawusu ka nin sirakansiri

dakènyè

dakènyè

nyè

ny

ny → a → nya

ny → ò → nyò

ny a nya nyò nyènamini nyè

nyòsi nyuman bë nyò nyuman di

latòmòli ye gawusu ka nin sirakansiri dakènyè

60 - 40 =

50 - 40 =



wula kònò tasuma ye gawusu kènyè,
nanyan jiriw bëe jenina

wula

wu

w

w → a → wa

w → u → wu

w a wari wotoro wulu

wulu bë wotoro kònò

wula kònò tasuma ye gawusu kènyè, nanyan jiriw bëe jenina.



wula kònò tasuma ye gawusu kènyè,
ganyan jiriw bée jenina

ganyan

ga

’

ŋ → a → ŋa
 ŋ → an → ŋan

a a ŋa ŋè
 ŋana ŋanamaŋanama ŋaniya ŋunu ŋoni
 ŋoni ka ca

wula kònò tasuma ye gawusu kènyè, ŋanyan jiriw bée jenina

1 10 11 100 101 1000 1001 10 000 10 001